

TSHIVENDA
GRADE R – BOOK 1
TERM 1
ISBN 978-1-4315-0698-9
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
9th Edition



9 781431 506989



Yo
vusuludzwa,
i tevhedza
CAPS

Gireidi ya R **BUGUYAI**



Dzina:

Kilasi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Bugu ya
I
Themo 1



Vho Angie Mutshekga
Minista wa Muhasho
wa Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iñwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipida tsha tshirathethi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiñisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzoni dzavho. Thodisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani ja pfunzo iñwaha muñwe na muñwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhuñi pfunzoni dzavho dza miñwaha i no do tevhela - pfunzoni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikuñamu ya Vhuimo ha Fhasi i na ñhodea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelañhala, thangelañwala na thangelambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwañhaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshele musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u thirela phanda.


Zwenezwaha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwe zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbulele kuhulwane kune vha tea u ku ñalukanya musi vha tshi ñisimela murango wo khwañhaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha ñewa uri vha bvedede na u ñidowedza zwikili zwine zwa ño vha pfundisela tshikolo tsha fomaña.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhalo vha tea u ranga nga u ñalukanya kufarelwe kwa bugu, u fhenda masiañari na u ñalukanya uri bugu i shuma nga ndilade. Vha tea u ñalukanya vhushaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u ñalukanya uri matsina maipfi a re kha siñari o vhumbwa nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo ñi ralovho na kha u iñwala. Vhana vha tea u alusa u ñhañulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ñdowendewe dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo, vha ita ñdowendewe dza kusikelwe kwa maledere. Ndi zwikili zwenezwu zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.


Ri a zwi ñivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhuñanzi tshoñthe uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa iñwana mugede e eñthe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanda na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluopfunzoni ya iñwana uyu i re yawe e eñthe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi ño thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzoni hu u itela uri zwi bviswe ñdilani ya iñwana musi a sa athu thoma pfunzo ya fomaña.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhutshilo kha therò dza 20, hu tshi shumiswa ñdila dzi no mvumvusa na u kunga vhagudi vhane vha kha ñi vha vhañku. Ri na fulufhelo lauri vhagudi vha ño ñiphinña musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwu vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa mudededzi wavho, vho ño ñiphinña navho.



Alifabethe



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Ninth edition 2019

ISBN 978-1-4315-0698-9

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

B u g u y a

Gireidi R ya

HO VANGANYWA


- Luambo
- Mbalo
- Zwikili zwa Vhutshilo

nga Tshivenda

1	Ndi n̄ne nnyi	2
2	Kilasini.....	12
3	Muvhili wanga	22
4	Kutshilele ku re na mutakalo	32
5	Khonani	42




Ndaela dza zwigeriwa dzi wanala
murahu ha bugu.



Kha Mudededzi/Mugudisi:

Vhagudi vha tea u ita ndowendowe ya mushumo wavho musi vha sa
athu ita nyito dzi re buguni dza mishumo dzavho. Sa tsumbo:

- Musi vhagudi vha tshi tea u tangedzela phindulo yone, kha vha ri vha
thome nga u ita luswayo kha phindulo iyi i re yone. Vhagudi vha tea u
thoma vha pfa kha mudededzi uri phindulo ndi yone vha sa athu u
rwala buguni dzavho.
- Musi nyito i tshi lila uri vhagudi vha tevhedzele tshithu, kha vha ri vha
thome nga u tevhedzela nga minwe vha sa athu zwi ita buguni dzavho.



Kha vha vhe na nzhele: Vhagudi vha vha vhe kha zwikhala zwo fhambanaho
zwa nyaluwo. Arali vha tshi vhona uri vharinwe vha vhagudi vha kha di lila
nyaluso ya vhutsimbidzamirađo (fine motor skills), kha vha tende vha tshi ita
ndowendowe dza mushumo wavho buguni ya ndowedzo i re na mitaladzi u swika u
difulufhela ha u rwala buguni dza mishumo ho no fhatela.

TSHIVENDA

Bugu ya

I


Themo ya !



Ndi nne nnyi




Ndi kha Gireidi ya R





Dzina langa ndi:



mutukana

Ndi

mutukana



musidzana

Ndi

musidzana


TEACHER: Sign

Date





Kha ri ite nyito Dioleni tshifanyiso.



1.2



Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Khalaranî tshivhalo tsho teaho tsha makhandela ni tshi sumbedza miñwaha yanu.



Ndi na miñwaha ya

5

6

7

TEACHER: Sign

Date



Themo ya 1 - Vhege dza 1-5

I.3




Kha ri nwale

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mitaladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.



Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho.





Thusani mutukana uri a wane baisigiri yawe.




Thusani musidzana uri a wane bola yawe.



Tevhedzelani lutambo u vhuya u swika kha khaithi.



Reilani modoro u tshi ya tshikoloni na u vhuya hayani hafhu.



U itela ndowendowe dziñwe hafhu, kha vha tendele vhabudi vha tshi tevhedzela mitaladzi lu re na tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo fhambananaho.

1.4



Ndi lemela

Kha ri nwale




kg

Ndo lapfa zwingafhani?


cm



Muvhala wa mato anga



Muvhala wa mavhudzi



TEACHER: Sign

Date



1.5



Kha ni ite nyito

Nambatedzani tshitikara tsha naledzi ni tshi sumbedza zwine na takalela u ita.

Nambatedzani
zvitikara
fhethu ho
teaho.

Ndi takalela u:


tshina



vhala tshitiori



tamba na khonani dzanga



tamba nga bola



fhat̄a nga zwibuloko



imba



1.6



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na takalela u ita.



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date



1.7







Dzina ḥanga ndi:



Kha ri ነwale

Livhanyani zwifanyiso.




1.8



Vha ri vhalele

Swayani zwibulo^{ko} zwi re na tshithu tshithihi.

Vhandani zwanda luthihi musi ni tshi vhona tshithu tshithihi.

Itani n^dowend^ow^e ya nomboro.

TEACHER: Sign

Date

2


Kilasini



Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine
vhana vha khou ita.
Ni takalela u ita mini?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.





Dzina langa ndi:



TEACHER: Sign



Date

2.I




Kha ri nwale

Olani vhatambo ha mabaloni.
Ndi baloni lifhio li re na lutambo lupfufhisa?
Ndi baloni lifhio li re na lutambo
lulapfulapfu?



Khalaran i mabaloni nga muvhala mutswuku, wa tada, mudala na wa lutombo.



2.2







Kha ri ñwale

Wanani zwifhatuwo zwi no sumbedza vhudipfi hu no fana na hu re kha tshifanyiso tsha u thoma.



Kha ri ite nyito

Avha vhana vho lavhelesa ngafhi? Ni sa tshimbidzi t̄hoho yanu, tshimbidzani maṭo anu uri ni sedze he mutukana a lavhelesa hone.



TEACHER: Sign

Date

2.3






Vha ri vhalele

Tangedzelani zwibułoko zwine zwa vha na zwithu zwivhili (2) ngomu.
Vhandani zwanda luvhili musi ni tshi vhona zwithu zwivhili (2).



Itani ndowendowe ya nomboro.















2.4



Kha ri nwale

Khalaranzi zwithu zwivhili kha muduba muñwe na muñwe.



Dzina langa nadi:

TEACHER: Sign

Date

2.5



Kha ri ite nyito


Begeni yanu ya tshikolo hu na mini?
Nambatedzani zwičikara ni tshi paka bege.



raba



tshivhadzi



khirayoni

rula

tshibogisi tsha penisela

penisela




Kha ri nwale

Nwalani dzina
janu kha bege
yanu ya tshikolo.

tshigero

kharayoni

tshikhafuthini



Dzina ḥanga ndi:

2.6




Kha ri nwale


Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mataladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho.


Thusani nɔtshi uri i wane phakho yayo.




Thusani tshidula uri tshi wane kutivha.



Thusani tshinoni uri tshi wane tshitaha tshatsho.



Thusani gungwa uri li wane tshitangadzime.



U itela ndowendwe dziñwe hafhu, kha vha tendele vhagudi vha tshi tevhedzela mataladzi lu re na tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo fhambananaho.

TEACHER: Sign

Date



2.7



Kha ri ite nyito

Nambatedzani tshitikara tsha naledzi ni tshi sumbedza zwine na takalela u ita tshikoloni.


Nambatedzani
zvitikara
fhethu ho
teaho.

Ndi takalela:

u ola nga pennde



u ola



u tshimbila na khonani ri tshi ya
tshikoloni




u vhala tshitori



u vhala



u gera zwifanyiso



2.8



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na takalela u ita tshikoloni.



Dzina langa nadi:

TEACHER: Sign

Date

3




Muvhili wanga




Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine
vhana vha khou ita.



Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.



Ni a ȸivha hune thoho ya u, mahada, magona na
zwikunwane zwa wanala hone?

Sielisanani na khonani ya u u sumba zwipi a zwa muvhili ni mu vhudze
uri tshipi a itsho tshi pf  mini.

Ndi zwipi a zwifhio zwa muvhili zwine na vha na tshithihi tshazwo?

Ndi zwipi a zwifhio zwa muvhili zwine na vha na zwivhili zwazwo?



Kha ri ambe




Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date

3.I



Kha ri nwale

Sumbani t̄hoho, zwanda, milenzhe na muvhili. Dioleni.

Large dotted rectangular frame for drawing or writing.

7



Dzina langa ndi:

Nwalani dzina lanu ni vhandelele mudivhitho.




3.2




Kha ri nwale

Gerani ni nambatedze zwanda na milenzhe u itela u fhedzisa tshifanyiso itshi. Ni kone u khalara tshifanyiso itshi.



Kha ri imbe



Thoho, mahada,
magona na zwikunwane,
magona zwikunwane.
Thoho, mahada,
magona na zwikunwane,
magona zwikunwane.
Ma^{lo} na ndevhe na
mulomo na ninga.
Thoho, mahada,
magona na zwikunwane,
magona zwikunwane.



TEACHER: Sign

Date

3.3



Kha ri ite nyito

Imani u fana na mutukana na musidzana vha re zwifanyisoni izwi.

Sumbedzani tshanda tshala ni tevhedze nga tsha monde.

Ginndani nga mulenzhe wala wa tsha ula ni tevhedze nga wa monde.

mutukana



tshanda
tsha monde

nga murahu



tshanda
tsha ula



mulenzhe
wa monde



mulenzhe wa
tsha ula

3.4



Dzina langa ndi:

musidzana

nga phanda



tshanda
tsha u la



tshanda tsha
monde



mulenzhe
wa tsha u la




mulenzhe
wa monde

TEACHER: Sign

Date

3.5



Kha ri nwale

Nambatedzani zwičikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mutaladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.

Nambatedzani
zwičikara
fhethu ho
teaho.



Thusani nwana uri a wane thedibee yawe.



Thusani mmbwa uri i wane shambo layo.



Thusani Ann uri a wane bugu yawe.



Thusani nwana uri a swende a tshi ya ha mme awe.




U itela ndowendowe dzirwe hafhu, kha vha tendele vhagudi vha tshi tevhedzela mitaladzi lu re na tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo fhambananaho.

3.6



Kha ri nwale

Tevhedzelani tshanda tshine na si
tshi shumisese ni vhale minwe yanu.



Ni kone u shumisa lipisitiki kana pennde kha u dzenisa khanndiso dza minwe yanu.

--	--	--	--	--	--



TEACHER: Sign

Date

3.7



Kha ri ite nyito

Edziselani zwine avha vhana vha khou ita.

zwanda kha
khundu



kwamani magona
anu



kwamani lwayo
luñwe




kwamani shada
liñwe



petani zwanda



kwamani thumbu



kwamani ningo



kwamani zwikunwe



imisani zwanda




kwamani t̄hoho



kwamani mahada



t̄haramudzani
tshanda



3.8










Dzina langa ndi:



Kha ri nwale

Tangedzelani tshifanyiso tshi sa yelani na zwiñwe kha muduba muñwe na muñwe. Talutshedzani khonani yañu uri ndi ngani tshifanyiso itshi tshi sa yelani na zwiñwe.




TEACHER: Sign

Date

4

Kutshilele ku re na mutakalo




Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.





Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe uri የው኏ muñwe na
muñwe u khou ita mini uri a vhonale o kuna.



Dzina ለanga ndi:



TEACHER: Sign


Date

4!



Kha ri nwale

Tevhedzelani mutaladzi uri ni wane uri avha
vhana vha ita mini uri vha dzule vho kuna.



4.2



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na ita uri ni dzule no kuna.



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date

4.3




Dzina langa ndi:



Kha ri nwale

Ni nga kona u wana tshisibe tsha mano
tshifanyisoni itshi?
Tshi khalaeni nga muvhala mutswuku.



4.4




Kha ri nwale

Gerani phazili ni dovhe ni i t̄umekanye nga huswa.





4.5




4.6



Kha ri ite nyito

Gerani zwifanyiso izwi kha mitaladzi yo ṭhukhukanyiwaho ni zwi dubekanye.



4.7



Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Dubekanyani nomboro idzi.

N

N

M

M


4.8






Vha ri vhalele

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho. Vhalani
uri hu na zwingana zwa tshithu tshiñwe na tshiñwe.

Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.



Itani ndowendowe ya nomboro 3.




TEACHER: Sign

Date

5

Khonani



Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.

Ni na khonani vhukuma?
Khonani vhukuma ndi muthude?
Ni tamba mini na khonani yanu?



Kha ri ambe



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date

5.I






Kha ri nwale

Tangedzelani tshifanyiso tshi no fana na tsha u thoma kha muduba muñwe na muñwe.



Kha ri nwale

Tevhedzelani zwivhumbeo ni zwi khalare u fana na izwi zwifanyiso.



5.2



Kha ri ite nyito

Itani zwine vhana vha khou ita.

u dzula



u fhufha khadi



u gidima



u thamuwa



u tshina



tshifindinkodo



u tshimbila



TEACHER: Sign

Date

5.3



Kha ri nwale

Khalarani tshifanyiso.
Edziselani mivhala i
re kha tshifanyiso
tshituku.





5.4



Kha ri ite nyito

Tevhedzelani mitaladzi uri ni
wane zwiambaro zwine vhana
vha zwi funesa ni kone u
khalara mabaloni uri zwi fane
(zwi metshe).



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date


5.5



Kha ri ambe

Ni takalela u ita mini tshilimo?
Ni ambara mini musi hu tshi fhisá?

Nambatedzani
zwitikara fhethu
ho teaho. Khalarani
maapula mararu, n̄otshi
tharu, mat̄amat̄isi
mararu na duvhā.



Tshilimo tsho swik

5.6



Kha ri የውለ

Tangedzelani zwifanyiso zwi no sumbedza zwine na takalela tshilimo.



Ǹwalani dzina እንደ ነው ንብረቱ ማስተካከል.



Dzina እንደ ነው:

TEACHER: Sign

Date

5.7



Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe nga u fhambana ha mutsho. Bulani uri vhana vha khou ita mini na uri vho ambara mini.

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho.

u fhisa





5.8



Kha ri ite nyito

Tangedzelani nga muvhala mutswuku zwiambaro zwine
na ambara musi hu tshi fhisa, ni tangedzele nga muvhala
mudala zwiambaro zwa musi hu tshi rothola.

u rothola



TEACHER: Sign

Date



Zwigeriwa




Phaphethe dza minwe:

Nangani tshipuka tshithihi ni ñwale ledere ja u thoma ja dzina lanu kha tshikhipha tshatsho. Zwino ñwalani maledere a u thoma a madzina a khonani dzanu kha zwikhipha zwinwe.




Phazili dza nomboro:

Gerani kha mitaladzi yo tkukhukanyiwaho ni ite garaña dza u livhanya nomboro. Ni kone u livhanya zwifanyiso na nomboro dzi re dzone, kana ni zwi livhanye na tshivhalo tsha zwithoma tshi re tshone. Ni nga shumisa zwivhumbeo uri zwi ni thuse.



Mutambo wa nyelelwa:

Gerani magaraña kha mitaladzi mitswu yo tkukhukanyiwaho. Tshovani magaraña aya ni a pake nthha ha tafula o sedza fhasi. Zwino rembulusani magaraña nga mavhili nga mavhili a tshi sielisana. Arali a tshi yelana (metsha) ni a vhetshela dabo. Wanani uri ndi nnyi ane a do vha wa u thoma u vhetshela magaraña othe dabo. Shumisani magaraña anu a nyelelwa ni tambe mutambo wa zwinepe na khonani yanu.



Zwipuka zwa zwikanda zwa thoiletherolo:

Wanani zwikanda zwo fhelaho zwa thoiletherolo. Gerani zwigeriwa zwa rekithiengle ni zwi nambatedze u mona na zwikanda zwa thoiletherolo ni tshi thivha mabuli. Zwino gerani tkohoh ni dzi tome tkodzini dza zwikanda. Shumisani zwiñikara zwa zwipuka ni nambatedze zwifhatuwo kha dzitohoho u ya nga hune na funa. Nambatedzani milenzhe na mutshila zwa tshipuka nga tshithihi nga tshithihi afha kha zwikanda. Ni nga kha di tou ola zwipuka zwanu kana na tou zwi vhumba.

Itani bugu dza masongesonge (zigzag).
Petani kha mitalo yo fhelelaho ni gere kha
mitalo yo t̄hukhukanywaho.

3




raru



khovhe

2



mbili



tshimange




thihi



mmbowwa

Nomboro



Zwifuwohaya



tswina




iŋa



F

tshinoni




thanu




U

hemsta



rathi




6

muvhudza



sumbe



J



ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito


Gerani siałari kha mutalo wo tłhukhukanyiwaho ni
nambatedze siałari kha gwati la murahu uri ni ite
tshikwama. Pangani zwigeriwa zwału henefha uri zwi si xele.

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA





GLUE HERE

